

15.

Na osnovu člana 123 stav 9 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA UVOZ I TRANZIT
ŽIVOTINJA AKVAKULTURE I NJIHOVIH PROIZVODA***

Član 1

U Pravilniku o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda ("Službeni list CG", broj 79/16), članu 3 mijenja se i glasi:

“Životinje akvakulture za uzgoj, ponovno polaganje, za područja ribolovnih voda za rekreativni ribolov i za otvorene objekte za ukrasne vodene životinje, mogu se uvoziti ako:

- 1) su pregledane 72 sata prije utovara i nijesu pokazivale kliničke znake bolesti;
- 2) nijesu namijenjene uništavanju ili klanju, radi iskorjenjivanja bolesti;
- 3) potiču iz uzgajališta koja su pod kontrolom nadležnog organa države izvoza;
- 4) ne potiču iz zona ili kompartmenta koje su pod ograničenjima zbog primjene programa nadzora ili iskorjenjivanja bolesti životinja ili iz zona ili kompartmenata sa kojih bi premještanje ili promet predstavljali rizik za zdravlje životinja;
- 5) je određeno mjesto i dužina trajanja karantina, postupak, uzorkovanje, ispitivanje i mjere koje će se primjenjivati u karantinu u skladu sa Prilogom 1;
- 6) ih tokom prevoza prati zdravstveni sertifikat o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva koji se izdaje na obrascu 1.”

Član 2

Član 4 mijenja se i glasi:

“(1) Ukrasne životinje akvakulture koje se drže u zatvorenim objektima, a prijemčive su na jednu ili više bolesti u skladu sa propisom o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (u daljem tekstu: određene bolesti), mogu se uvoziti ako potiču iz država, zona ili kompartmenta slobodnih od bolesti.

(2) Ukrasne životinje akvakulture koje nijesu prijemčive na određene bolesti, ukrasni mekušci i ukrasni rakovi za držanje u zatvorenim objektima, mogu se uvoziti:

- ako potiču iz država koje su članice Svjetske organizacije za zdravlje životinja (u daljem tekstu: OIE);
- ako potiču iz država koje nijesu članice OIE, ali imaju zaključen ugovor sa OIE o redovnom dostavljanju podataka u pogledu zdravstvenog stanja svojih životinje;
- je određeno mjesto i dužina trajanja karantina, postupak, uzorkovanje, ispitivanje i mjere koje će se primjenjivati u karantinu i koji ispunjava uslove iz priloga 1 ovog pravilnika.

(3) Ukrasne životinje akvakulture iz st. 1 i 2 ovog člana tokom prevoza treba da prati sertifikat o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva koji se izdaje na obrascu 2.”

Član 3

U članu 7 poslije stava 2 dodaju se četiri nova stava koja glase:

“(3) Životinje akvakulture koje se uvoze treba da se prevoze se pod uslovima koji ne mijenjaju njihov zdravstveni status, a naročito se ne prevoze u istoj vodi ili mikrokontejneru sa životinjama akvakulture nižeg zdravstvenog statusa ili sa onima koje nisu namijenjene uvozu u Crnu Goru.

- (4) Životinje iz stava 3 ovog člana, tokom prevoza ne treba istovarati iz mikrokontejnera, a voda u kojoj se prevoze ne treba mijenjati u državama koja imaju niži zdravstveni status.
- (5) Životinje akvakulture koje se uvoze direktno sa graničnog inspekcijskog mjesta prevoze se vozilima koja su službeno plombirana, u karantinski objekat.
- (6) Transport iz stava 1 ovog člana ne može da traje duže od devet sati.”

Član 4

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 7a

Obrasci 1 i 2 i Prilog 1 čine sastavni dio ovog pravilnika.”

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

* U ovaj pravilnik prenesene su odredbe čl. 12, 14 i 15 Uredbe Komisije (EU) br. 1251/2008 od 12. decembra 2010 o sprovođenju Direktive Savjeta 2006/88/EZ u pogledu uslova i kriterija certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz u Uniju životinja i proizvoda akvakulture i utvrđivanju popisa vektorskih vrsta/*Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import into the Community of aquaculture animals and products thereof and laying down a list of vector species*

Broj: 323-88/17-4

Podgorica, 29. decembra 2017. godine

Ministar, mr
Milutin Simović, s.r.

POSTUPAK, UZORKOVANJE, ISPITIVANJE I MJERE KOJE SE PRIMJENJUJU U KARANTINU

1. Karantinski objektat je objektat koji se sastoji se od jedne ili više karantinskih jedinica i ispunjava uslove iz ovog priloga u kojem se sprovodi karantin životinja akvakulture.
2. Karantinska jedinica je funkcionalno i prostorno odvojena jedinica karantinskog objekta koja sadrži samo životinje akvakulture iz iste pošiljke, istog zdravstvenog statusa i prema potrebi sentinel životinje akvakulture.
3. Karantinski objekt treba da:
 - ima prostor dovoljno udaljen od ostalih karantinskih objekata i drugih uzgajališta na kojima se uzgajaju i/ili drže mekušci, izuzetno, karantinski objektat može biti smješten na uzgajalištu ili području za uzgoj mekušaca;
 - je izgrađen tako da je spriječen kontakt sa drugim životinjama koje bi mogle širiti određene bolesti;
 - za svaku karantinsku jedinicu objekta ima posebnu opremu kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija, koja se lako čisti i dezinfikuje, kao i opremu za čišćenje i dezinfekciju;
 - ima dezinfekcione barijere postavljene na svim ulazima/izlazima u/z karantinskog objekta i pojedinačne jedinice karantinskog objekta;
 - je sagrađen tako da nije moguće miješanje voda;
 - ima sistem odvoda voda svake karantinske jedinice izveden tako da sprečava moguću unakrsnu kontaminaciju između karantinskih jedinica ili drugih jedinica istog uzgajališta ili područja za uzgoj mekušaca;
 - je voda kojom se snabdjevaju karantinske jedinice slobodna od određenih bolesti;
 - je sistem odvoda voda iz karantinskih jedinica smješten u zoni ili kompartmentu, koji je proglašen slobodnim od određene bolesti, ili koji podliježu programu praćenja ili iskorjenjivanja određene bolesti, mora imati sistem za pročišćivanje otpadnih voda i koji:
 - a) može da pročišćiva sve otpadne vode i sav otpad koji se stvara u karantinskoj jedinici tako da se efikasno uništavaju svi uzročnici bolesti odgovorni za određene bolesti;
 - b) biti opremljen bezbjednosnim mehanizmom kojim se obezbjeđuje neprekidan rad sistema i njegova potpuna zatvorenost.
4. Za svaku pošiljku životinja akvakulture koja se stavlja u karantin:
 - a) karantinski objektat ili jedinica karantinskog objekta treba da bude očišćena i dezinfikovana i slobodna od životinja akvakulture najmanje sedam dana prije uvođenja sljedeće pošiljke;
 - b) period trajanja karantina počinje unošenjem posljednje životinje akvakulture;
 - c) u karantinskom objektu treba da se preduzimaju mjere predostrožnosti radi izbjegavanja međusobne kontaminacija ulaznih i izlaznih pošiljaka;
5. Lica koja ulaze u karantinski objektat treba da nose zaštitnu odjeću i obuću.
6. Ne smije doći do bilo kakvog kontakta između osoblja ili opreme koji bi mogao uzrokovati kontaminaciju između karantinskih objekata ili karantinskih jedinica ili između karantinskih objekata i uzgajališta ili područja za uzgoj mekušaca.
7. Nakon dolaska, prevozno sredstvo i oprema, uključujući cisterene za vodu, kontejneri i voda moraju se pročititi tako da se efikasno inaktiviraju svi uzročnici određene bolesti.
8. Uginule životinje akvakulture i životinje akvakulture koje pokazuju kliničke znake bolesti moraju biti klinički pregledane, a ispitivanje reprezentativnog uzoraka uginulih životinja akvakulture i životinja akvakulture koje pokazuju kliničke znakove bolesti vrši se u laboratoriji.
9. Za svaku pošiljku životinje akvakulture u karantinu vodi se evidencija o:
 - a) vremenu ulazaka/izlazaka osoblja;
 - b) pročišćivanju dovodnih voda, odnosno odvodnih voda;
 - c) neuobičajenim uslovima koji utiču na rad karantine (nestanak struje, oštećenje zgrade ili ozbiljnih vremenskih nepogoda);
 - d) datumu i rezultatima uzoraka dostavljenih na ispitivanje.
10. Dužina trajanja karantina za:
 - a) prijemčive vrste:
 - ribe najmanje 60 dana;
 - rakovi najmanje 40 dana;
 - mekušci najmanje 90 dana;
 - b) vektore je najmanje 30 dana.
- 10.1. Radi dokazivanja da nema pojave određenih bolesti, sve pretrage, uzorkovanja, ispitivanja i postavljanja dijagnoza moraju dati negativne nalaze.
- 10.2. Sentinel životinje akvakulture mogu se koristiti u pretragama, uzorkovanjima, ispitivanjima i postavljanju dijagnoze, osim kada su u karantinu vrste prijemčljive na infekciju *Marteilia refringens*.
- 10.3. Sentinel životinje akvakulture:
 - a) su vrste prijemčljive na određene bolesti, uzimajući u obzir njihove uslove života, i stadijum života kad su najosjetljivije;
 - b) moraju da potiču iz države, zone ili kompartmenta koji je proglašen slobodnim od određene bolesti;
 - c) ne smiju biti vakcinisane protiv određenih bolesti;
 - d) smještaju se u karantinsku jedinicu neposredno prije ili po prispjeću životinja akvakulture koje se stavljaju u karantinu drže u kontaktu sa tim životinjama i pod istim zootehničkim i ambijentalnim uslovima.
- 10.4. Voda u karantinskim jedinicama mora se promijeniti najmanje jednom dnevno.
11. Službeni veterinar vrši pregleda karantina najmanje na početku i na kraju trajanja karantina za svaku pošiljku životinja akvakulture pri čemu provjerava:
 - a) da li su obezbjeđeni ambijentalni uslovi koji pogoduju laboratorijskom utvrđivanju određenih bolesti;
 - b) evidenciju o uginuću za vrijeme trajanja karantina;
 - c) pregleda životinje akvakulture u karantinskim jedinicama, prema potrebi.
12. Kada se u karantinskom objektu, tokom trajanja karantina, nalazi jedna ili više životinja iz uvoz sumljivih da su zaražene određenim bolestima službeni veterinar bez odlaganja stavlja karantinski objektat pod službeni nadzor i naređuje:
 - a) uzimanje i ispitivanje uzoraka;
 - b) zabranu unošenja ili iznošenja životinja akvakulture iz karantinskog objekta do isključivanja sumnja na prisustvo bolest.
13. Ako je za vrijeme trajanja karantine potvrđena određena bolest, službeni veterinar naređuje sprovođenje sljedećih mjera:
 - a) uklanjanje i usmrćivanje svih životinja akvakulture iz zaražene karantinske jedinice;
 - b) očiste i dezinfekciju zaražene karantinske jedinice;
 - c) zabranu unošenja životinja akvakulture u karantinsku jedinicu, najmanje 15 dana nakon čišćenja i dezinfekcije;
 - d) pročišćavanje voda u zaraženoj karantinskoj jedinici na način kojim se efikasno uništavaju uzročnici određenih bolesti.
14. Kako bi se obezbjedilo da su u karantinskom objektu za vrijeme trajanja karantina obezbjeđeni ambijentalni uslovi koji odgovaraju laboratorijskom utvrđivanju određenih bolesti, moraju se sprovoditi pregled, uzorkovanje i ispitivanje, radi postavljanja dijagnoze kod životinja akvakulture.
15. Za vrijeme trajanja karantina vrši se pregled, uzorkovanje i ispitivanje životinja akvakulture u roku 15 dana prije isteka karantina:
 - 15.1. kad se koriste sentinel životinje akvakulture, moraju se uzeti uzorci od svih životinja;
 - 15.2. kad se ne koriste sentinel životinje akvakulture, uzorci se moraju uzeti od odgovarajućeg broja životinja akvakulture kojim se obezbjeđuje dokazivanje određenih bolesti sa 95 %-tnom pouzdanošću sa pretpostavljenom prevalencijom od 10 % (nikad manje od 10 životinja).

Sertifikat o zdravlju životinja za uvoz u Crnu Goru, životinja akvakulture za uzgoj ponovno polaganje, sportsko-komercijalni ribolov i otvorene ukrasne objekte

Država		Veterinarski sertifikat za Crnu Goru			
Dio I.: Podaci o otpremljenoj pošiljci	I.1. Pošiljalac			I.2. Referetni broj sertifikata	I.2a.
	Ime				
	Adresa			I.3. Centralni nadležni organ	
	Tel. br.			I.4. Lokalni nadležni organ	
	I.5. Primalac			I.6.	
	Ime				
	Adresa				
	Poštanski broj				
	Tel. br.				
	I.7. Država porijekla	Iso kod	I.8. Regija porijekla	ISO kod	I.9. Država odredišta
I.10. Regija odredišta			ISO kod		
I.11. Mjesto porijekla			I.12.		
Ime Broj odobrenja					
Adresa					
I.13. Mjesto utovara			I.14. Datum i vrijeme otpreme		
Adresa Broj odobrenja					
I.15. Prevozno sredstvo			I.16. Ulazno granično veterinarsko inspekcijsko mjesto u Crnu Goru		
Avion ☐ Brod / ☐ Željeznički vagon ☐			I.17. CITES broj		
Kamion ☐ Drugo ☐					
Identifikacija: Oznake sa dokumenta					
I.18. Opis pošiljke		I.19. Tarifna oznaka (CT broj)			
		I.20. Količina			
I.21.		I.22. Broj paketa			
I.23. Identifikacija kontejnera/ broj plombe		I.24.			
I.25. Pošiljka je namijenjena za:					
Uzgoj ☐ Karantin ☐ Ponovno polaganje ☐ Ostalo ☐ Kućni ljubimci ☐ Cirkus/izložba ☐					
I.26.			I.27. Za uvoz ili ulaz u CG ☐		
I.28. Identifikacija pošiljke					
Vrsta (naučni naziv)			Količina		

Država

**Životinje akvakulture za uzgoj, ponovno polaganje, sportsko
komercijalni ribolov i otvorene ukrasne objekte**

Dio II.: Sertifikacija	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referetni broj sertifikata	II.b.
	II.1. Opšti zahtjevi Ja, dolje potpisani službeni veterinar/ ovim potvrđujem da su životinje akvakulture navedene u dijelu I. ovog sertifikata: II.1.1. pregledane 72 sata prije utovara i nijesu pokazivale nikakve kliničke znake bolesti; II.1.2. nijesu ni pod kakvim zabranama zbog nerazriješenog povećanog uginuća; II.1.3. nijesu namijenjene uništavanju ili klanju u okviru iskorjenjivanja bolesti; i II.1.4. potiču iz ribogojilišta koja su pod kontrolom nadležnog organa; II.1.5. ⁽¹⁾ [u slučaju mekušaca, podvrgnute pojedinačnom vizuelnom pregledu i to svaki dio pošiljke te da nijesu nađene vrste mekušaca osim onih koje su navedene u dijelu I. sertifikata.] II.2. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ [Zahtjevi za vrste prijemčive na epizootsku hematopoetsku nekrozu (EHN), Bonamia exitosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taurski sindrom i/ili bolest žute glave. Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture: bilo ⁽¹⁾⁽⁵⁾ [potiču iz države, s državnog područja, zone ili kompartmenta koji je nadležni organ države porijekla proglasio slobodnim od ⁽¹⁾ [EHN], ⁽¹⁾ [Bonamie exitosa], ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus], ⁽⁴⁾ [Mikrocytos mackini], ⁽¹⁾ [Taurski sindrom], ⁽¹⁾ [bolest žute glave], u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015).* ili relavatnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i i. pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom organu koji prijavu sumnje mora odmah ispitati, ii. svaki unos vrsta prijemčivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i iii. vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti;] ili ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁵⁾ [ako se radi o životinjama akvakulture iz prirode, da su bile smještene u karantinu u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). II.3. ⁽¹⁾⁽⁴⁾ [Zahtjevi za vektorske vrste prenosiocce epizootske hematopoetske nekroze (EHN), Bonamie exitosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taurskog sindroma i/ili bolest žute glave. Ja, dolje potpisani službeni veterinar, ovim potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture koje se smatraju mogućim vektorima ⁽¹⁾ [EHN], ⁽¹⁾ [Bonamie exitosa], ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus], ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini], ⁽¹⁾ [Taurski sindrom], ⁽¹⁾ [bolest žute glave]: bilo ⁽¹⁾⁽⁵⁾ [potiču iz države, s državnog područja, zone ili kompartmenta koji je nadležni organ države porijekla proglasio slobodnim od ⁽¹⁾ [EHN], ⁽¹⁾ [Bonamie exitosa], ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus], ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini], ⁽¹⁾ [Taurski sindrom], ⁽¹⁾ [bolest žute glave], u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015).* ili relavatnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i i. pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom organu koji prijavu sumnje mora odmah ispitati, ii. svaki unos vrsta prijemčivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i iii. vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti;] ili ⁽¹⁾⁽⁵⁾ [su bile smještene u karantinu u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016).] II.4. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ [Zahtjevi za vrste prijemčive na Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS), zaraznu hematopoetsku nekrozu (IHN), infektivnu anemiju lososa (ISA), Koi herpes virus (KHV), Martelia refringes, Bonamia ostreae i/ili bolest bijelih pjega Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture: bilo ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [potiču iz države, s državnog područja, zone ili kompartmenta koji je nadležni organ države porijekla proglasio slobodnim od ⁽¹⁾ [VHS], ⁽¹⁾ [IHN], ⁽¹⁾ [ISA], ⁽¹⁾ [KHV], ⁽¹⁾ [Marteilla refringens], ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae], ⁽¹⁾ [bolest bijelih pjega], u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015).* ili relavatnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i i. pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom organu koji prijavu sumnje mora odmah ispitati, ii. svaki unos vrsta prijemčivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i		

Država		Životinje akvakulture za uzgoj, ponovno polaganje, sportsko komercijalni ribolov i otvorene ukrasne objekte	
Dio II.: Sertifikacija		II. Podaci o zdravlju	II.a. Referetni broj sertifikata II.b.
		iii. vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti;] ili ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾ [ako se radi o životinjama akvakulture iz prirode, da su bile smještene u karantinu u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). II.5. [Zahtjevi za vektorske vrste prenosnike virusne hemoragijske septikemije (VHS), zarazne infektivne anemije lososa (ISA), koi herpes virus (KHV), Martelia refringes, Bonamia ostreae i/ili bolest bijelih pjega Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture koje treba smatrati mogućim prenosnicima: bilo ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [potiču iz države, s državnog područja, zone ili kompartmenta koji je nadležni organ države porijekla proglasio slobodnim od ⁽¹⁾ [VHS], ⁽¹⁾ [IHN], ⁽¹⁾ [ISA], ⁽¹⁾ [KHV], ⁽¹⁾ Martelia refringes, ⁽¹⁾ [Bonamie ostreae], ⁽¹⁾ [bolest bijelih pjega], u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015).* ili relevantnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i i. pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom organu koji prijavu sumnje mora odmah ispitati, ii. svaki unos vrsta prijemčivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i iii. vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti;] ili ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [su bile smještene u karantinu u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). II. 6. Zahtjevi za prevoz i označavanje Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem: II.6.1. da su gore navedene životinje akvakulture prevožene u uslovima, uključujući i kvalitet vode, koji ne utiče na promjenu njihovog zdravstvenog statusa; II.6.2. da je transportni kontejner ili bazen za ribe prije utovara očišćen i dezinfikovani i prethodno nije upotrebljavan, i II.6.3. da je pošiljka označena čitljivom oznakom sa vanjske strane kontejnera ili, ako je prijevoz u bazenima, u brodskom manifestu se navode svi važni podaci iz rubrika 1.7 do 1.13 dijela I. ovog sertifikata i sljedeća izjava: <i>bilo</i> ⁽¹⁾ [⁽¹⁾ [divlji] ⁽¹⁾ [ribe] ⁽¹⁾ [školjkaši] ⁽¹⁾ [rakovi] namijenjeni uzgoju u Crnoj Gori] <i>ili</i> ⁽¹⁾ [⁽¹⁾ [divlji] ⁽¹⁾ [školjkaši] namijenjeni obnavljanju populacije u Crnoj Gori] <i>ili</i> ⁽¹⁾ [⁽¹⁾ [divlji] ⁽¹⁾ [ribe] ⁽¹⁾ [školjkaši] ⁽¹⁾ [rakovi] namijenjeni sportsko-komercijalnom ribolovu u Crnoj Gori] <i>ili</i> ⁽¹⁾ [ukrasni ⁽¹⁾ [ribe] ⁽¹⁾ [školjkaši] ⁽¹⁾ [rakovi] namijenjeni otvorenim ukrasnim objektima u Crnoj Gori] <i>ili</i> ⁽¹⁾⁽³⁾ [divlji] ⁽¹⁾ [ribe] ⁽¹⁾ [školjkaši] ⁽¹⁾ [rakovi] namijenjeni karantinu u Crnoj Gori] II.7. ⁽¹⁾⁽⁷⁾ [Zahtjevi za vrste prijemčive na prolećnu viremiju šarana (SVC), bakterijsku bolest bubrega (BKD), zaraznu nekrozu gušterače (IPN), Girodaktilus salaris (GS)] Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture, <i>bilo</i> ⁽¹⁾ [dolaze iz države/područja ili njegovog dijela: (a) gdje se bolesti ⁽¹⁾ [SVC] ⁽¹⁾ [GS] ⁽¹⁾ [BKD] ⁽¹⁾ [IPN] moraju prijaviti nadležnom organu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati; (b) gdje sve životinje akvakulture vrsta prijemčivih na relevantne bolesti unešene u tu državu/državno područje ili njegov dio ispunjavaju zahtjeve iz rubrike II.7 ovog sertifikata; (c) vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti; i (d) <i>bilo</i> ⁽¹⁾ [koje u slučaju ⁽¹⁾ [IPN] ⁽¹⁾ [BKD] ispunjava zahtjeve za status Slobodan od bolesti istojednake onima utvrđenim u prilogu 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015).* i/ili ⁽¹⁾ [koje u slučaju ⁽¹⁾ (SVC) ⁽¹⁾ (GS) ispunjava zahtjeve za status slobodan od bolesti propisane u relevantnom OIE standardu.] i/ili ⁽¹⁾ [koje u slučaju ⁽¹⁾ (IPN) ⁽¹⁾ (BKD) sastoji se od jednog uzgajališta koje je pod kontrolom nadležnog organa; i. bilo ispražnjeno, očišćeno i dezinfikovano te obrađeno u posljednjih 6 nedelja. ii. bilo porobljeno sa životinjama iz područja koje je nadležni organ proglasio slobodnim od relevantne bolesti.]] i/ili ⁽¹⁾ [u slučaju životinja iz prirode prijemčivi na ⁽¹⁾ [SVC] ⁽¹⁾ [GS] ⁽¹⁾ [BKD] bile su držane u karantinu pod uslovima barem jednakim onima iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016).	

Dio II.: Sertifikacija	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referetni broj sertifikata	II.b.
i/ii⁽¹⁾ [u slučaju pošiljaka za koje se primjenjuju zahtjevi za GS, bile su držane, neposredno prije izvoza, u vodi slanosti barem 25 promila tokom neprekidnog vremena od 14 dana i nijedna druga živa vodena životinja prijemčiva na GS nije bila unesena tokom tog vremena.] i/ii⁽¹⁾ [u slučaju ikre u fazi očiju za koju se primjenjuju zahtjevi za GS, sprovedena je dezinfekcija metodom koja je dokazano efikasna protiv GS.]			
Napomene			
Dio I.: - Rubrika I.19.: Upisati odgovarajuću tarifnu oznaku Harmonizovanog sistema Svjetske carinske organizacije iz sljedećih poglavlja : 0301, 0306, 0307, 0308 ili 0511. - Rubrika I.20. i I.28.: Kod količine navesti cijeli broj u kg, osim za ukrasne ribe. - Rubrika I.25.: 'Upotrijebiti 'Uzgoj' ako je namijenjena uzgoju, 'Obnavljanje populacije' ako je namijenjena obnavljanju populacije, 'Kućni ljubimci' za ukrasne akvatične životinje namijenjene trgovinama za kućne ljubimce ili sličnim djelatnostima za dalju prodaju, 'Cirkus/izložba' za ukrasne akvatične životinje namijenjene izložbenim akvarijima ili sličnim djelatnostima i koji nijesu za dalju prodaju, 'Karantin' za akvatične životinje namijenjene karantinskom objektu i 'Drugo' ako je namjena sportsko-komercijalni ribolov.			
DIO II.: ⁽¹⁾ Nepotrebno precrtati. ⁽²⁾ Dio II.2. i II.4. ovog sertifikata odnosi se samo na vrste prijemčive na jednu ili više bolesti navedene u naslovu dotičnog dijela. Prijemčive vrste navedene su u Prilogu 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). * ⁽³⁾ Pošiljke akvatičnih životinja iz prirode smiju se uvoziti bez obzira na zahtjeve iz dijela II.2. i II.4. ovog sertifikata, ako su namijenjena karantinskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). ⁽⁴⁾ Dio II.3. i II.5. ovog sertifikata odnosi se samo vektorske vrste jedne ili više bolesti navedene u naslovu dotične tačke. Vektorske vrste i uslovi u kojima se pošiljke s tim vrstama mogu smatrati prenosiocima navedene su u Pravilniku o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). Pošiljke s vektorskim vrstama mogu se uvoziti, bez obzira na zahtjeve iz dijela II.3 i II.5, ako nijesu ispunjeni uslovi iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). ili ako su pošiljke namijenjene karantinskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). ⁽⁵⁾ Da bi se odobrio uvoz u Crnu Goru pošiljke koja sadrži prijemčive vrste ili vektorske vrste za EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocycos mackini, Taurski sindrom i/ili bolesti zute glave potrebna je jedna od ovih izjava. ⁽⁶⁾ Da bi se odobrio uvoz pošiljke u Crnu Goru, zonu ili kompartment proglašen slobodnim od VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae ili bolesti bijelih pjega ili u kojem je uspostavljen program kontrole ili iskorjenjivanja bolesti u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). potrebna je jedna od ovih izjava, ako pošiljka sadrži prijemčive vrste ili vektorske vrste na koje se ta izjava o slobodi od bolesti odnosno programu (programima) odnosi. Podaci o stanju bolesti svih uzgajališta riba i mekušaca dostupni su na web-stranici http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm ⁽⁷⁾ Dio II.7 ovog sertifikata odnosi se samo na pošiljke namijenjene Crnoj Gori ili njenom dijelu koji se smatra slobodnim od bolesti u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). * Dio II.7 ovog sertifikata odnosi se na pošiljke ribe bilo kojih vrsta porijeklom iz voda, kao vrste prijemčive na infekciju sa GS i gdje su takve pošiljke namijenjene za Crnu Goru ili njen dio navedene kao slobodna od GS. Pošiljke vodenih životinja iz prirode na koje se primjenjuju zahtjevi vezani uz SVC, IPN i/ili BKD smiju se uvoziti bez obzira na zahtjeve iz dijela II.7 ovog sertifikata, ako su namijenjene karantinskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). * usklađeno sa Poglavljem VII. Direktive Savjeta 2006/88/EK. * usklađeno sa Poglavljem VII. Direktive Savjeta 2006/88/EK. * usklađeno sa Poglavljem VII. Direktive 2006/88/EK. * usklađeno sa Poglavljem VII. Direktive 2006/88/EK ili Poglavljem VII. Direktive Savjeta 2006/88/EK. * usklađeno sa poglavljem VII. Direktive 2006/88/EK.			

Država

Životinje akvakulture za uzgoj, ponovno polaganje, sportsko
komercijalni ribolov i otvorene ukrasne objekte

Dio II.: Sertifikacija	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referetni broj sertifikata	II.b.
	Boja pečata i potpisa mora se razlikovati od boje ostalih podataka u sertifikatu.		
	Službeni veterinar Ime (velikim štampanim slovima): Kvalifikacija i zvanje: Datum: Potpis: Pečat:		

Sertifikat o zdravlju životinja za uvoz u Crnu Goru ukrasnih vodenih životinja namijenjene za zatvorene ukrasne objekte

Država		Veterinarski sertifikat za Crnu Goru					
Dio I.: Podaci o otpremljenoj pošiljci	I.1. Pošiljalac		I.2. Referetni broj sertifikata	I.2a.			
	Ime						
	Adresa		I.3. Centralni nadležni organ				
	Tel. br.		I.4. Lokalni nadležni organ				
	I.5. Primalac		I.6.				
	Ime						
	Adresa						
	Poštanski broj						
	Tel. br.						
	I.7. Država porijekla	Iso kod	I.8. Regija porijekla	ISO kod	I.9. Država odredišta	Iso kod	I.10. Regija odredišta
I.11. Mjesto porijekla		I.12.					
Ime Broj odobrenja							
Adresa							
I.13. Mjesto utovara		I.14. Datum i vrijeme otpreme					
Adresa		Broj odobrenja					
I.15. Prevozno sredstvo		I.16. Ulazno granično veterinarsko inspeksijsko mjesto u Crnu Goru					
Avion ☐ Brod / ☐ Željeznički vagon ☐		I.17. CITES broj					
Kamion ☐ Drugo ☐							
Identifikacija: Oznake sa dokumenta							
I.18. Opis pošiljke		I.19. Tarifna oznaka (CT broj)					
		I.20. Količina					
I.21.		I.22. Broj paketa					
I.23. Identifikacija kontejnera/ broj plombe		I.24.					
I.25. Pošiljka je namijenjena za:							
Kućni ljubimci ☐ Karantin ☐ Cirkus/izložba ☐							
I.26.		I.27. Za uvoz ili prihvata u CG ☐					
I.28. Identifikacija pošiljke							
Vrsta (naučni naziv)		Količina					

Država

Ukrasne vodene životinje namijenjene za zatvorene ukrasne objekte

Dio II.: Sertifikacija	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referetni broj sertifikata	II.b.
II.1. Opšti zahtjevi Ja, dolje potpisani službeni veterinar/ ovim potvrđujem da su ukrasne vodene životinje navedene u dijelu I. ovog sertifikata: II.1.1. pregledane 72 sata prije utovara i nijesu pokazivale nikakve kliničke znake bolesti; II.1.2. nijesu ni pod kakvim zabranama zbog nerazriješenog povećanog uginuća; II.1.3. nijesu namijenjene uništavanju ili klanju u okviru iskorjenjivanja bolesti; i II.2. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ [Zahtjevi za vrste prijemčive na epizootsku hematopoetsku nekrozu (EHN), Bonamia exitosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taurski sindrom i/ili bolest žute glave. Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene ukrasne vodene životinje: bilo ⁽¹⁾⁽⁴⁾ [potiču iz države, s državnog područja, zone ili kompartmenta koji je nadležni organ države porijekla proglasio slobdnim od ⁽¹⁾ [EHN], ⁽¹⁾ [Bonamie exitosa], ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus], ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini], ⁽¹⁾ [Taurski sindrom], ⁽¹⁾ [bolest žute glave], u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). *ili relavatnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i i. pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom organu koji prijavu sumnje mora odmah ispitati, ii. svaki unos vrsta prijemčivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i iii. vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti;] ili ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ [ako se radi o životinjama akvakulture iz prirode, da su bile smještene u karantinu u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). II.3. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ [Zahtjevi za vrste prijemčive na Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS), zaraznu hematopoetsku nekrozu (IHN), infektivnu anemiju lososa (ISA), Koi herpes virus (KHV), Martelia refringes, Bonamia ostreae i/ili bolest bijelih pjega Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture: bilo ⁽¹⁾⁽⁵⁾ [potiču iz države, s državnog područja, zone ili kompartmenta koji je nadležni organ države porijekla proglasio slobdnim od ⁽¹⁾ [VHS], ⁽¹⁾ [IHN], ⁽¹⁾ [ISA], ⁽¹⁾ [KHV], ⁽¹⁾ [Marteilla refringes], ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae], ⁽¹⁾ [bolest bijelih pjega], u skladu sa u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015).* ili relavatnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i i. pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom organu koji prijavu sumnje mora odmah ispitati, ii. svaki unos vrsta prijemčivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i iii. vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti;] ili ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁵⁾ [ako se radi o životinjama akvakulture iz prirode, da su bile smještene u karantinu u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). II.4. Zahtjevi za prevoz i označavanje Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem: II.4.1. da su gore navedene ukrasne životinje akvakulture prevožene u uslovima, uključujući i kvalitet vode, koji ne utiče na promjenu njihovog zdravstvenog statusa; II.4.2. da je transportni kontejner ili bazen za ribe prije utovara očišćen i dezinfikovao i prethodno nije upotrebljavan, i II.4.3. da je pošiljka označena čitljivom oznakom sa vanjske strane kontejnera ili, ako je prevoz u bazenima, u brodskom manifestu se navode svi važni podaci iz rubrika 1.7 do 1.13 dijela I. ovog sertifikata i navodi sljedeća izjava: <i>bilo</i> ⁽¹⁾⁽¹⁾ [ukrasni] ⁽¹⁾ [ribe] ⁽¹⁾ [školjkaši] ⁽¹⁾ [rakovi] namijenjeni zatvorenim ukrasnim objektima u Crnoj Gori] ili ⁽¹⁾⁽¹⁾ [ukrasni] ⁽¹⁾ [školjkaši] ⁽¹⁾ [rakovi] namijenjeni karantinu u Crnoj Gori] II.5. ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾ [Zahtjevi za vrste prijemčive na prolečnu viremiju šarana (SVC), bakterijsku bolest bubrega (BKD), zaraznu nekrozu gušterače (IPN), Girodaktilus salaris (GS) Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene ukrasne životinje akvakulture, <i>bilo</i> ⁽¹⁾ [dolaze iz države/područja ili njegovog dijela: (a) gdje se bolesti ⁽¹⁾ [SVC] ⁽¹⁾ [GS] ⁽¹⁾ [BKD] ⁽¹⁾ [IPN] moraju prijaviti nadležnom organu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati; (b) gdje sve životinje akvakulture vrsta prijemčivih na relevantne bolesti unesene u tu državu/državno područje ili njegov dio ispunjavaju zahtjeve iz rubrike II.5. ovog sertifikata;			

Država

Ukrasne vodene životinje namijenjene za zatvorene ukrasne objekte

Dio II.: Sertifikacija	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referetni broj sertifikata	II.b.
	(c) vrste prijemčive na navedene bolesti nijesu vakcinisane protiv tih bolesti; i (d) koji ispunjavaju zahtjeve za status Slobodan od bolesti u pogledu⁽¹⁾ [SVC] ⁽¹⁾ [GS] ⁽¹⁾ [BKD] ⁽¹⁾ [IPN] propisane u relevantnom OIE standard ili barem onima iz Priloga 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). * ili ⁽¹⁾⁽³⁾ [su bile u karantinu pod uslovima barem jednakim onima iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). Napomene Dio I.: - Rubrika I.19.: Upisati odgovarajuću tarifnu oznaku Harmonizovanog sistema Svjetske carinske organizacije iz sljedećih poglavlja : 0301, 0306, 0307, 0308 ili 0511. - Rubrika I.20. i I.28.: Kod količine navesti cijeli broj u kg, osim za ukrasne ribe. - Rubrika I.25: Upotrijebiti 'Kućni ljubimci' za ukrasne akvatične životinje namijenjene trgovinama za kućne ljubimce ili sličnim djelatnostima za dalju prodaju, 'Cirkus/izložba' za ukrasne akvatične životinje namijenjene izložbenim akvarijima ili sličnim djelatnostima i koji nijesu za dalju prodaju, 'Karantin' za akvatične životinje namijenjene karantinskom objektu. DIO II.: ⁽¹⁾ Nepotrebno precrtati. ⁽²⁾Dio II.2. i II.3. ovog sertifikata odnosi se samo na vrste prijemčive na jednu ili više bolesti navedene u naslovu dotičnog dijela. Prijemčive vrste navedene su u Pravilniku o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). * ⁽³⁾ Pošiljke ukrasnih životinja akvakulture smiju se uvoziti bez obzira na zahtjeve iz dijela II.2. i II.3. ovog sertifikata, ako su namijenjena karantinskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). ⁽⁴⁾ Da bi se odobrio uvoz u Crnu Goru pošiljke koja sadrži prijemčive vrste ili vektorske vrste za EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taurski sindrom i/ili bolesti zute glave potrebna je jedna od ovih izjava. ⁽⁵⁾ Da bi se odobrio uvoz pošiljke u Crnu Goru, zonu ili kompartment proglašen slobodnim od VHS, IHN, ISA, KHV, <i>Marteilia refringens</i>, <i>Bonamia ostreae</i> ili bolesti bijelih pjega ili u kojem je uspostavljen program kontrole ili iskorjenjivanja bolesti u skladu s Pravilnikom o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). * potrebna je jedna od ovih izjava, ako pošiljka sadrži prijemčive vrste ili vektorske vrste na koje se ta izjava o odsutnosti bolesti odnosno programu (programima) odnosi. Podaci o stanju bolesti svih uzgajališta riba i mekušaca dostupni su na web-stranici http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm ⁽⁶⁾ Dio II.5 ovog sertifikata odnosi se samo na pošiljke namijenjene Crnoj Gori ili njenom dijelu koji se smatra slobodnim od bolesti u skladu sa Prilogom 3 Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet (Sl. List CG, br. 34/2015). * Dio II.5 ovog sertifikata odnosi se na pošiljke ribe bilo kojih vrsta porijeklom iz voda, kao vrste prijemčive na infekciju sa GS i gdje su takve pošiljke namijenjene za Crnu Goru ili njen dio navedene kao slobodna od GS. Pošiljke ukrasnih životinja akvakulture na koje se primjenjuju zahtjevi vezani uz SVC, IPN i/ili BKD smiju se uvoziti bez obzira na zahtjeve iz dijela II.5 ovog sertifikata, ako su namijenjene karantinskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Pravilnika o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i njihovih proizvoda (Sl.list CG, 79/2016). * usklađeno sa Poglavljem VII. Direktive Savjeta 2006/88/EK. * usklađeno sa Poglavljem VII. Direktive Savjeta 2006/88/EK. * usklađeno sa Poglavljem VII. Direktive 2006/88/EK. * usklađeno sa dijelom II. Priloga IV. Direktive 2006/88/EK. *usklađeno sa članom 44. stavovima 1. ili 2. Direktive 2006/88/EZ. Boja pečata i potpisa mora se razlikovati od boje ostalih podataka u sertifikatu. Službeni veterinar Ime (velikim štampanim slovima) Kvalifikacija i zvanje: Datum: Potpis: Pečat		